

CRNA GORA  
NOTAR

ОТКРЫВАК  
ИЗВОРНИКА

Црна Гора  
Општина Пљевља

DANKO BJEKOVIC  
Pljevlja, ulica Boška Buhe bb.

ИЗВОРНИК

Број: 11-421/26-1/11

Пљевља, 30.04.2026 год

Dana 28.04.2026. godine (dvadeset osmog aprila dvije hiljade dvadeset šeste) u 11.00h (jedanaest časova), preda mnom, dolje potpisanim notarom Dankom Bjekovićem, sa službenim sjedištem u Pljevljima, ulica Boška Buhe bb., sa zahtjevom, da na osnovu njihovih izjava volje, sačinim notarski zapis ugovora o prodaji sa elementima ugovora o hipoteci, istovremeno su pristupila sledeća lica:

1. OPŠTINA PLJEVLJA, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Kralja Petra I broj 48, PIB 02019868 (u daljem tekstu, Prodavac), koju zastupa VD Direktora Direkcije za imovinu gospođa Zlatanić Samira,

Crne Gore, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu izdatu od PJ Pljevlja, dana 16.03.2021.godine (šesnaestog marta dvije hiljade dvadeset prve), sa rokom važenja deset godina, po sopstvenom kazivanju sa prebivalištem u Pljevljima dipl.pravnik, udata,, (u daljem tekstu, Zastupnik prodavca);

2. Gospodin Lisičić Vukomir,

Crne Gore, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj \_\_\_\_\_ datu od PJ Pljevlja dana 03.03.2021. godine (trećeg marta dvije hiljade dvadeset prve) sa rokom važenja deset godina, a po sopstvenoj izjavi rođen u Pljevljima, sa adresom i mjestom prebivališta \_\_\_\_\_, po zanimanju elektrotehničar, oženjen, (u daljem tekstu, Kupac);

**PRETHODNE NAPOMENE:**

Ovlašćenje za zastupanje Prodavca ovaj notar je utvrdio uvidom u Statut opštine Pljevlja, zatim i u Rješenje o imenovanju Broj UPI-01-100/25-1169/2 od 27.02.2026.godine (dvadeset sedmog februara dvije hiljade dvadeset šeste) donijetog od strane Predsjednika opštine Pljevlja, iz čega sam utvrdio da je Zlatanić Samira ovlašćena za zastupanje prodavca. Naprijed navedena dokumentacija je u cjelosti pročitana strankama i ista se nalazi u arhivi ovog notara.

Stranke su notararu dostavile sledeću dokumentaciju:

1. Prepis lista nepokretnosti 1315 KO Pljevlja, izdat od Uprave za katastar – Područna jedinica Pljevlja izdate na dan potpisa ovog ugovora.
2. Izvod iz DUP-a "Dolovi IV" sa kopijom plana.
3. Rješenje opštine Pljevlja – Predsjednik- broj 11-421/26-1/10 od 09.04.2026.g (devetog aprila dvije hiljade dvadeset šeste).
4. Procjena zemljišta sačinjena od strane procjenitelja Dragana Šubarića od 03.03.2026.g ( trećeg

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Notarska kancelarija



marca dvije hiljade dvadeset šeste).

5. Rješenje Notarske komore Crne Gore broj NKCG-PV-18/2026

6. Lično-karte stranaka

Navedena dokumentacija se u originalu i/ili ovjerenom prepisu prilaže uz ovaj izvornik.

Nakon što sam ustanovio, da se nepokretnost, koje je predmet Ugovora o kuporodaji, nalazi na mom službenom području, uvjerio se u pravu volju stranaka, objasnio im pravne domete i posljedice namjeravanih izjava volja, stranke su izjavile sledeći:

**UGOVOR O PRODAJI SA ELEMENTIMA UGOVORA O HIPOTECI**

**I PREDMET PRODAJE**

Uvidom u Prepis lista nepokretnosti 1315 KO Pljevlja, izdat od Uprave za katastar – Područna jedinica Pljevlja izdate na dan potpisa ugovora, koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je pročitao i koji se kao takav prilaže uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u:

“A” listu predmetnog lista nepokretnosti nepokretnost označena kao katastarska parcela 5413/1 broj zgrade 1 ul.S.Kovačevića porodična stambena zgrada površine 103m<sup>2</sup>, dvorište površine 187m<sup>2</sup>.

“B” listu predmetnog lista nepokretnosti upisana je Crna Gora osnov prava svojina 1/1 opština Pljevlja raspolaganje 1/1.

“C” listu predmetnog lista nepokretnosti na predmetnim nepokretnostima nema tereta i ograničenja.

Notar je stranke podučio mogućnosti da neposredno prije sačinjavanja ovog zapisa, notar izvrši neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slučaju suprotnog postupanja, a naročito na mogućnost da je u međuvremenu, od vremena izdavanja predmetnih prepisa iz lista nepokretnosti, došlo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne nepokretnost, kao i na mogućnost nesaglasnosti predloženog prepisa iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traže neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne posljedice i rizike u vezi s tim.

**II PRODAJA**

Prodavac se obavezuje prenijeti na kupca pravo svojine od 1/1 dijela na nepokretnosti iz lista nepokretnosti 1315 KO Pljevlja, a bliže opisanim u tački I ovog ugovora i predati ga, a Kupac se obavezuje Prodavcu isplatiti kupoprodajnu cijenu iz tačke III ovog ugovora.

Predmetna prodaja se sprovodi radi legalizacije bespravnog objekta građevinsko zemljište koje čini urbanističku parcelu br.3.5 u okviru DUP-a “Dolovi IV” – (ukupna površina UP 290.00m<sup>2</sup>), a u skladu sa Zakonom.

Stranke daju na uvid Izvod iz DUP-a “Dolovi IV” sa kopijom plana I Rješenje opštine Pljevlja – Predsjednik- broj 11-421/26-1/10 od 09.04.2026.g (devetog aprila dvije hiljade dvadeset šeste),

*[Handwritten signatures]*

(Cijena) priloženo u izvorniku, a iz koga je utvrđeno da se prodaja sprovodi na lokalizaciji bezpravnog objekta.

**III. CIJENA**

Cijena nepokretnosti iz tačke I ovog ugovora iznosi ukupno 4.387,70€ (četiri hiljade trisetina osamdeset sedam eura i 70/100), a koja je utvrđena Procjenom zemljišta sačinjena od strane procjenitelja Dragana Subarića od 03.03.2026.g ( trećeg marta dvije hiljade dvadeset šeste).

Cjelokupna kupoprodajna cijena u iznosu od 4.387,70€ (četiri hiljade trisetina osamdeset sedam eura i 70/100) plaćće se na račun prodavcu broj 535-50723936-28 kod Prve banke CG AD Podgorica u 120 (stotinu dvadeset) jednakih mjesečnih rata, gdje mjesečna rata iznosi 36,57€ (trideset šest eura i 57/100).

Notar je poučio kupca na mogućnost njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjelošću plaćanja cijene kao što je ugovaranje i upisivanje predbilježbe u katastru prije isplate cijene i obljano mu da i kako predbilježba osigurava kupca , zatim na mogućnost ugovaranja isplate cijene na notarov povjerenički račun za druge osobe i njenu isplatu sa tog računa prodavcu tek kada se kupac uknjiži u katastru kao vlasnik ili kad predbilježi vlasništvo , te ga je upozorio na riziko i posledice kojima se izlaže i slučaju suprotnog postupanja , pa je kupac pored toga izjavio da plaćanje cijene dospijeva na način kako je to unaprijed ugovoreno I da ne želi ugovaranje nuprijed naznačenih mjera osiguranja.

Notar je poučio prodavca mogućnostima njihovog osiguranja u vezi sa dospjelošću plaćanja cijene, kao što je pristajanje kupca na izvršenje bez odlaganja na predmetu prodaje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplaćene cijene i sporednih potraživanja, deponovanje cijene na notarski račun za stranke, davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru, uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka, ovjerenih prepisa i prepisa koji neće održavati anglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene, zatim mogućnost davanja anglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi, koja će biti predate kupcu kada se isplati cjelokupna cijena, te ih upozorio na posljedice suprotnog postupanja.

Nakon upozorenja notara stanke izjavljuju da ne žele ništa od navedenog.

**IV. ODGOVORNOST ZA PRAVNE I MATERIJALNE NEDOSTATKE**

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke prodate stvari koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.

Nedostatak za koji Prodavac odgovara postoji, ako prodata nepokretna stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu i ako nema svojstva za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja.

Kupac izjavljuje da je vidio predmetnu nepokretnost, da je izvršio uobičajen pregled, te da predmetnu nepokretnost kupuje u videnom stanju i bez ikakvih primjedbi.

Notar je stranke upozorio i na okolnost da je Kupac dužan, ukoliko poslije prijema stvari od Prodavca (predaje u posjed) otkrije da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao uočiti redovnim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), da obavijesti Prodavca o postojanju tog nedostatka u roku od osam dana od dana kad je nedostatak otkrio.

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije izvršio svoju obavezu da u određenom roku obavijesti Prodavca o postojanju nedostatka, ako je taj nedostatak bio poznat Prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat.

*[Handwritten signatures]* 3

Prodavac garantuje Kupcu, da je predmetna nepokretnost isključivo njegova svojina, da ima pravo raspolaganja bez ograničenja, da nepokretnost nema stvarnih i pravnih tereta, kako ulaznih, tako i ulaznih, koji bi se mogli pojaviti prije ili nakon upisa Kupca, kao vlasnika nepokretnosti kod Uprave za nekretnine; da na nepokretnosti treća lica ne polažu pravo preče kupovine, niti bilo koje drugo stvarno ili obligaciono pravo; da nepokretnost nije pod zabranom raspolaganja, da ne postoje zakonska, sudska, ugovorena ili na drugi način ustanovljena ograničenja za prenos prava svojine na predmetnoj nepokretnosti; da nepokretnost nije predmet sudskog ili upravnog spora, da ne postoji osnov za pokretanje takvih postupaka, da na nepokretnosti ne postoje registrovane ili neregistrovane službenosti, da sačinjavanje ovog ugovora nije u suprotnosti sa drugim ranije zaključenim poslovima, niti obavezama po bilo kom osnovu; te da u vezi ove nepokretnosti nije zaključen ugovor, niti bilo koji drugi pravni posao, koji bi dejstvo moglo nastupiti nakon zaključenja ovog ugovora.

Prodavac se obavezuje da će u zakonskom roku štiti Kupca od svih trećih lica i da će Kupcu nadoknaditi sve troškove i eventualnu štetu ako bi se naknadno utvrdio neki od navedenih tereta.

#### V PRELAZ POSJEDA, KORISTI, TERETA I OPASNOSTI

Prelaz posjeda, koristi, tereta i opasnosti prelaze na kupca momentom potpisa ovog ugovora.

#### VI UKNJŽBA

Prodavac neopozivo i bezuslovno odobrava i zahtijeva, da se u korist kupca, na osnovu ovog ugovora, bez njegovog daljeg učešća i odobrenja Kupac može uknjižiti u Katastru nepokretnosti sa pravom svojine od 1/1 dijela na nepokretnostima iz lista nepokretnosti 1315 KO Pljevlja, a bliže opisanim u tački I ovog ugovora.

#### VII ODOBRENJA I PRAVO PREČE KUPOVINE

U konkretnom slučaju ispitavši sve okolnosti, notar je saopštio strankama da ovaj ugovor ne podliježe dodatnim odobrenjima. Takođe ne postoji zakonsko pravo preče kupovine, niti je upisano ugovorno pravo preče kupovine. Prodavac istovremeno izjavljuje da ne postoji neupisano pravo preče kupovine.

#### VIII POUKE I UPOZORENJA ZA UGOVOR O PRODAJI

Notar je stranke poučio i upozorio na sledeće:

- da se pravo svojine stiče upisom u katastar nepokretnosti;
- na opasnost od Upisa zakonske hipoteke, ukoliko Prodavac nije izmirio poreske obaveze. S tim u vezi stranke izjavljuju da ne traže naprijed navedenu Potvrdu, prihvatajući sve rizike i posledice u vezi toga;
- Notar je upozorio stranke na zakonske odredbe o prekomjernom oštećenju i to da ako između obaveza ugovornih strana u dvostranom obaveznom ugovoru je postojala u vrijeme zaključenja ugovora odgledna nesrazmjera, oštećena strana može zahtijevati poništenje ugovora ako za pravu vrijednost tada nije znala niti je morala znati, da će ugovor ostati na snazi ako druga strana ponudi dopunu do prave vrijednosti i da odricanje unaprijed od ovog prava nema pravnog dejstva. Stranke izjavljuju da su to razumjele i da prihvataju sve rizike i posledice u vezi toga.
- Notar upozorava stranke da će primjerak Ugovora dostaviti Upravi za nekretnine i Poreskoj Upravi.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Notar je upozorio stranke da su dužne u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora da podnesu prijavu Poreskoj upravi radi obračuna poreza na promet nepokretnosti.

Ili je imalac prava na nepokretnosti dužan da podnese zahtjev za upis prava svojine i drugih prava na nepokretnosti koji se upisuju u katastar nepokretnosti na osnovu člana 13a Zakona o državnim promjeru i katastru nepokretnosti, te stranke izjavljuju da ovlašćuju notara da u ime njih podnese nadležnom katastru zahtjev za upis u katastar ovog ugovora i stranke su upoznate sa naknadom u vezi toga.

Ovaj zahtjev stranku izdaje se otpravak bez priloga, a koji se nalaze u arhivi ovog notara pod poslovnim oznakom ovog ugovora.

### IX POTRAŽIVANJE KOJE SE OBEZBJEĐUJE

Potraživanje koje se obezbeđuje ovim ugovorom je kupoprodajna cijena nepokretnosti iz tačke III ovog ugovora, gdje hipotekarni povjerilac – prodavac ima ustanovljeno potraživanje prema hipotekarnom dužniku – kupcu, u iznosu od 4.387,70€ (četiri hiljade tristotine osamdeset sedam eura i 70/100) isplatiće se u 120 (stotinu dvadeset) jednakih mjesečnih rata, gdje mjesečna rata iznosi 36,57€ (trideset šest eura i 57/100) i zakonskih zatezних kamata u slučaju padanja kupca u dovolju.

### X PREDMET HIPOTEKE

Opterećuje se sledeća nepokretnost:

Uvidom u Prepis lista nepokretnosti 1315 KO Pljevlja, izdat od Uprave za katastar – Područna jedinica Pljevlja izdate na dan 21.01.2026. godine, koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je pročitan i koji se kao takav prilaže uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u:

„A“ listu predmetnog lista nepokretnosti nepokretnost označena kao katastarska parcela 8413/1 broj zgrade 1 ul. S. Kovačevića porodična stambena zgrada površine 103m<sup>2</sup>, dvorište površine 187m<sup>2</sup>.

„B“ listu predmetnog lista nepokretnosti upisana je opština Pljevlja osnov prava svojina 1/1.

„C“ listu predmetnog lista nepokretnosti na predmetnim nepokretnostima nema tereta i ograničenja.

### XI USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE


Hipotekarni dužnik i povjerilac su saglasni da se u korist opštine Pljevlja (u daljem tekstu, Hipotekarni povjerilac) za naprijed naznačeno potraživanje iz tačke IX ovog ugovora, uz sporedne članke, uspostavi hipoteka na nepokretnosti označenoj u tački X ovog ugovora na način što se uspostavlja hipoteka na dijelu 1/1 iz lista nepokretnosti 1315 KO Pljevlja.

Hipotekarni dužnik je saglasan da se ugovori zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca na predmetu prodaje, a koja će se upisati u „G“ list predmetnih listova nepokretnosti.

Uvidom u Procjenu zemljišta sačinjena od strane procjenitelja Dragana Šubarića od 03.03.2026.g ( trećeg marta dvije hiljade dvadeset šeste) utvrđeno je da je vrijednost predmetne nepokretnosti 4.387,70€ (četiri hiljade tristotine osamdeset sedam eura i 70/100), a što ugovorne strane bezuslovno odobravaju procjenu. Nalaz i mišljenje nakon što je pročitan priložen je uz izvornik ovog ugovora.

### XII PRISTAJANJE NA IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA

82 97



Hipotekarni dužnik u vezi sa svim obavezama plaćanja obezbjedenog potraživanja, po osnovu ovog ugovora, navedenih u tački IX ovog ugovora, izričito pristaje na izvršenje bez odlaganja nakon dospelosti obezbjedenog potraživanja, na osnovu ovog notarskog zapisa, a u pogledu nepokretnosti iz tačke X ovog ugovora, opterećenih ovom hipotekom na taj način da je prinudno izvršenje hipoteke dopušteno protiv svakodobnog vlasnika tih nepokretnosti.-----  
Izvršni otpisak ovog notarskog zapisa će biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev, a na ispravama koje dokazuju da korisnik kredita ne ispunjava u ugovorenim rokovima svoje obaveze iz Ugovora o kreditu navedenog u tački I ovog ugovora.-----  
Notar je upozorio hipotekarnog dužnika da se podvrgao neposrednom prinudnom izvršenju bez odlaganja nakon dospelosti obezbjedenog potraživanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave, pa je, i pored toga hipotekarni dužnik pristao na takvo neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja.-----

### XIII PRAVA HIPOTEKARNOG DUŽNIKA-----

Hipotekarni dužnik ima pravo da nepokretnost opterećenu hipotekom drže i upotrebljavaju prema njenoj uobičajenoj namjeni i da je izdaju u zakup, ali nemaju pravo da otuđuju ili opterećuju predmetnu nepokretnost, bez pismene saglasnosti hipotekarnog povjerioca.-----

### XIV OBAVEZE HIPOTEKARNIH DUŽNIKA-----

Hipotekarni dužnici su dužni čuvati nepokretnost opterećenu hipotekom sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog domaćina, u protivnom odgovaraju hipotekarnom povjeriocu za štetu koja nastane kršenjem ove obaveze.-----

Hipotekarni dužnici su dužni obavijestiti hipotekarnog povjerioca o svim promjenama koje nastanu na nepokretnosti, a naročito o pogoršavanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti, u protivnom odgovaraju za prouzrokovanu štetu.-----

### XV IZJAVE ZA KNJIŽENJE (CLAUSULA INTABULANDI) ZA UPIS HIPOTEKE-----

Hipotekarni dužnik i povjerilac, nakon svog upisa kao nosioca prava svojine, saglasni su i nepozvano odobravaju da se u korist prodavca kao hipotekarnog povjerioca istovremeno upiše hipoteka u „G“ listu lista nepokretnosti bliže opisanim u tački X.-----

Da se u „G“ listu lista nepokretnosti bliže opisanim u tački X na predmetu hipoteke upiše zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja predmetne nepokretnosti bez pismene saglasnosti hipotekarnog povjerioca.-----

Zatim, upiše zabilježba izjave hipotekarnog dužnika o pristajanju na neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja nakon dospelosti obezbjedenog potraživanja, na osnovu ovog notarskog zapisa, na taj način da je prinudno izvršenje hipoteke dopušteno protiv svakodobnog vlasnika nepokretnosti označenih u listu nepokretnosti bliže opisanim u tački X na predmetu hipoteke.-----

### XVI EKSTENZIVNOST HIPOTEKE-----

Ugovorne strane se izričito saglašavaju da se u slučaju povećanja vrijednosti nepokretnosti koje su predmet ove hipoteke za vrijeme trajanja hipoteke, hipoteka odnosi i na poboljšanje istih, a sve u skladu sa čl.309 st.2 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima („Sl.list CG“br.19/09) (ekstenzivnost hipoteke).-----

82 PR. 

**XVII NAČIN NAMIRENJA**

Ako hipotekarni dužnik i kupac ne izvrši obavezu iz ugovora o prodaji obezbjedenog ovom hipotekom, u slučaju da obezbjedeni potraživanja ne bude namireno u roku dospelosti, odnosno ukoliko dospelost potraživanja nastupi prije roka dospelosti predviđenog ugovorom, hipotekarni dužnik ovlašćuje povjerioca da isto, uvećano za kamate i ostala sporedna potraživanja, može namiriti vansudskom, sudskom ili prodajom putem javnog izvršitelja u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbjedenju ("Sl. list CG" broj 36/11) i Zakona o svojinsko-pravnim odnosima (Sl. list CG br: 19/09). Vansudska prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem koju će sprovesti ovlašćeni advokat-povjerioca, odnosno javni izvršitelj, advokatska kancelarija ili registarivna agencija za promet nepokretnosti koju će imenovati hipotekarni povjerilac. Notar je upozorio i poučio stranke da bi bilo cjelishodno da se u ovom zapisu imenuju lica koja će sprovođiti vansudsku prodaju, kao i procjenu vrijednosti nepokretnosti tom prilikom, pa stranke izjavljuju da to ne želi prihvatajući sve rizike i posledice toga.

**XVIII LICE OVLAŠĆENO ZA PRIJEM POŠTE U IME HIPOTEKARNOG DUŽNIKA**

Hipotekarni dužnik izričito pristaje da se sva pismena od strane hipotekarnog povjerioca upućuju na adresu hipotekarnog dužnika, te da se danom dostave smatra dan predaje pismena na poštu, ukoliko hipotekarni dužnik pismenim putem ne obavijesti hipotekarnog povjerioca o promjeni adrese.

**XIX POUKE I UPOZORENJA KOJA SE ODOSE NA HIPOTEKU**

Notar je stranke upozorio i poučio o sljedećem:  
 - da se hipoteku stiče tek upisom u kod Uprave za nekretnine;  
 - da hipotekarni povjerilac, u slučaju da hipotekarni dužnik ne izvrši o dospelosti obaveze koje ima iz Ugovora o prodaji, ima pravo da pokrene postupak namirenja potraživanja u skladu sa Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima, Zakonom o izvršenju i obezbjedenju, te drugim važećim propisima u Crnoj Gori;  
 - da ova hipoteka proizvodi pravno dejstvo, sve do izmirenja svih obaveza Hipotekarnog, te da naknadna izjava Hipotekarnog dužnika ne može umanjiti ili ograničiti obaveze Hipotekarnog dužnika, utvrđene ovim Ugovorom;  
 - da je hipotekarni dužnik, u obavezi da čuva hipotekovanu nepokretnost sa pažnjom dobrog domaćina, te o svim promjenama, a naročito pogoršanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti, obavijesti hipotekarnog povjerioca, te na posljedice suprotnog ponašanja, koje se odnose na prouzrokovanu štetu;  
 - da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti, u skladu sa zakonom, te da je hipotekarni povjerilac dužan u roku od 8 (osam) dana, nakon prestanka hipoteke, hipotekarnom dužniku, izdati potvrdu o prestanku hipoteke, dok hipotekarni dužnik ima pravo, da na osnovu takve potvrde-brisovne izjave, podnese katastru nepokretnosti zahtjev za brisanje hipoteke.

**XX PRIMJENA ZAKONA I NADLEŽNOST SUDA**

Na sva prava i obaveze ugovornih strana koja nijesu uređena ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima („Sl.list CG“ br.19/09) i Zakona o izvršenju i obezbjedenju ( Sl.list 14/11).


U slučaju spora u vezi sa ovim ugovorom nadležan je sud u Pljevljima.

**XXI TROŠKOVI I POREZI**

Notar je poučio stranke da troškove u vezi sa ovim notarskim zapisom, odgovaraju solidarno i da mogu drukčlje ugovoriti, pa nakon toga, stranke izjavljuju da troškove ovog notarskog zapisa, troškove prenosa svojine i druge troškove u vezi sa tim, snosi kupac.

**XXII OVLAŠĆENJA NOTARA**

Stranke su suglasne da će notar greške u imenima i brojevima kao druge očigledne greške u

82 311 

planku i računanj, nedostatk u obliku i nesaglasnost otpravka notarskog zapisa sa izvornikom, nakon izdavanja otpravka moći ispraviti u svako doba bez učešća stranaka. Strankama će se dostaviti ispravljeni otpravak zapisa.

Ali između izvornika i otpravka notarskog zapisa postoji nesaglasnost u pogledu nekog dijela sadržanog u zapisu, strankama će se dostaviti ispravljeni otpravak sa naznačenjem da se ovim otpravkom zamjenjuje raniji otpravak.

**III OTPRAVCI**

Ove notarski obrađene isprave dobijaju otpravke:

Kupac (1x)

Prodavac (1x)

Uprava za katastar Pl. Pljevlja (1x)

Uprava prihoda Pl. Pljevlja (1x)

Naknada za rad i naknada troškova notara obračunata je prema notarskoj tarifi, i to na sledeći način: nagrada po tarifnom broju 1.stav 1 u iznosu od 180,00€, tarifni broj 19 u iznosu od 15,00 € sa PDV-om od 21% u iznosu od 40,95€, što ukupno iznosi 235,95€ (dvijestotine trideset pet eura i 97/100) i naplaćena je ;

Notar je strankama pročitao ovaj notarski zapis, neposrednim pitanjima se uvjerio da isti odgovara volji stranaka, nakon čega su stranke izjavile, da je tako postupljeno, da su razumjele sadržinu ovoga pravnog posla, da su saglasne sa ovim zapisom, te da ga slobodnom voljom odobravaju, i kako sledi potpisuju u prisustvu notara, nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar.

U Pljevljima, 28.04.2026. godine (dvadeset osmog aprila dvije hiljade dvadeset šeste) u 11.30h (jedanaest časova i trideset minuta).

**PRODAVAC i HIPOTEKARNI POVJERILAC:**

OPŠTINA PLJEVLJA,

koju zastupa VD direktora Direkcije za imovinu  
gospođa Zlatanić Samira



**KUPAC i HIPOTEKARNI DUŽNIK:**

Lisičić Vukomir

*[Handwritten signature]*



NOTAR:  
DANKO BJEKOVIĆ

*[Handwritten signature]*

CRNA GORA  
**NOTAR**  
BJEKOVIĆ DANKO  
PLJEVLJA

Ja, **NOTAR, Đanko Bjeković**, sa sjedištem u Pljevljima, Ulica Boška Buhe bb, potvrđujem da sam ovaj otpravak uporedio sa Izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran sa izvornikom. Ovaj je otpravak objčan, kojem je priloženo 6 prepisa priloga. Ovaj je otpravak sastavljen od:

**LOPŠTINA PLJEVLJA**, Kralja Petra I 48 - Pljevlja PIB 02019868, koju zastupa Direktor Direkcije za imovinu:

Zlatan Samira,  
Lilčić Vukomir,

Izvornik sadrži:

1. Prepis lista nepokretnosti 1315 KO Pljevlja
2. Izvod iz DUP-a "Dolovi IV" sa kopijom plana
3. Rješenje opštine Pljevlja – Predsjednik- broj 11-421/26-1/10 od 09.04.2026.g
4. Procjena zemljišta sačinjena od strane procjenitelja Dragana Šubarića od 03.03.2026.g
5. Rješenje Notarske komore Crne Gore broj NKCG-PV 18/2026
6. Lične karte stranaka

Naknada za rad i naknada troškova notara obračunata je prema notarskoj tarifi, i to na sledeći način  
Notarska nagrada je obračunata po tarifnom broju 1.stav 1 u iznosu od 180,00€, tarifni broj 19 u iznosu od 15,00 € sa PDV-om od 21% u iznosu od 40,95€, što ukupno iznosi 235,95€ i naplaćena je.

Otpravak je izdat za Prodavca

Broj: UZZ-356/2026  
U Pljevljima 28.04.2026. godine



Notar

Đanko Bjeković